

Borba Dječke čete i seljaka  
na Ponoru i Milića Brdu kod  
Mrkonjić Građa.

Arhi. Doc. kn. 1. D. Luka

ABK

CVO JE BILO OD 11. do 14. aprila 1941 k.g.

IZVOD IM MATERIJALA KOJI JE PISAN ZA ISTORIJU PARTIJE  
I NARODNE OSLOBODILAČKE BORBE ZA OPŠINU MRKONJIĆ GRAD, KOJI SE  
MATERIJAL NALAZI U ARHIVU SAVEZA BORACA MRKONJIĆ GRAD.

Na strani drugoj treći stav koji se produžuje na stranu  
treću piše:

» Zauzimajući nesmetno jedan po jedan grad u našoj zemlji, od strane Nijemaca, članovi partije i simpatizeri u Mrkonjiću, pripremaju otpor nijemcima na riječici Ponoru i traže pomoć od dječkog bataljonax, koji se je tada nalazio u Jajcu. Oko 30 seljaka i građana ovoga sreza prisiljavaju Duvnjaka Ivana komandira okupatorske zaštitnice (kasnije ustaše), da se i on borи protiv Nijemaca, i da se diže most na rijeci Ponoru. Aprila 11. 1941. godine, Njemačke jedinice nailaze na otvor kod mosta na Ponoru, i borba traje dva dana. U ovoj borbi junečki su poginuli: Čulić Jojin iz Bara, Gatarić Djordjo i Jošir iz sela Podbrda. Sa puškama i jednim teškim mitraljezom, ovaj je vod ljuži sa ovog sreza, uz masovnu pomoć i učešće seljaka iz sela Podbrda, Trijebova i Bara, daje otpor Nijemcima tri dana. Usled ogromne muke nadmoćnosti Nijemaca i velike tehničke opreme, aprila 14 neusrijetenj prodirе i ulazi u Mrkonjić. Za vrijeme borbe na Ponoru, simpatizeri partije upućuju iz Mrkonjića, Roljica Djordiju i još dvojicu drugova u Jajce, da dovede Jugoslovensku vojsku da se borи za odbranu Mrkonjića. Ova grupa simpatizera sa dječkim bataljonom (u bataljonu je bio veći broj članova partije među kojima i Danilović Uglješa), pomjerava se i dolazi do više Mrkonjića na Milića Brdo i deju otpor Nijemcima. U četiri sata

poslije podne počinje borba između Čijačkog bataljona i motorizovanih Nemačkih jedinica. U ovoj borbi poginulo je šest drugova iz Čijačke čete dok je ih bilo ranjeno oko trinaest. Sa neprljivjske strane bilo je četiri mrtva i nekoliko ranjenih a na Ponorju Nijemci su imali dva poginula i nekoliko ranjenih. Pošto je razbijen Čijački bataljon više Mrkonjića, Nijemci ulaze u grad sa oklopnim jedinicama, koje dočekuju frankovci i petokolonaši.

Razbijen Čijački bataljon rasvo se po okolnim selima oko Mrkonjića, što je imalo i višnog odraza na dizanje ustanka na ovome srezu. Cvi Čijaci čavali su seljacima odjelo i oružje i govorili im da to dobro čuvaju do vremena kada će biti vrijeme da se diže ustanak, kada Sovjetski Savez zarati protiv Nijemaca. Simpatizeri u Gradu, da bi spasili drugove iz Čijačkog bataljona od zarobljeništva koji im je urijetio od strane Nijemaca masovno <sup>u</sup> najvećoj tajnosti daju im civilna odjela, i sakrivaju ih po svojim kućama, sve do njihva odlaska svojim kućama.

Po zauzimanju Mrkonjića, Nijemci formiraju privremenu vlast u koju ulaze frankovci.....

P R E P I S / I Z V R Š I N

Mrkonjić Grad  
12. decembra 1962. god.

Da je ovaj izvod vjeran svome originalu,

T V R D I  
*Reale Jesé*